26-мĕш çул тухать. Хакĕ 20 пус.

1943
АВГУСТ
3
ЫТЛАРИКУН
155(6392) №

# Чăваш Коммуни

Пĕтĕм тĕнчери пролетарисем, пĕрлешĕр!

ВКП(б) ОБКОМĔПЕ
ШУПАШКАР ХУЛА КОМИТЕЧĔН,
ЧАССР ВЕРХОВНЫЙ СОВЕЧĔН
ТАТА ШУПАШКАР ХУЛА СОВЕЧĔН
ХАÇАЧĔ

## ЧĂВАШ АССР ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМĔН УКАЗĔ

### Хусан чугунçулĕн уйрăмах палăрнă работникĕсене Чăваш АССР Верховный Совет Президиумĕн Хисеплĕ грамотипе наградăласси çинчен

*(Юлашки. Пуçламĕшĕ иртнĕ номерте).*

28. Анна Ивановна **Ивановăна**—çулйĕр службин Шупашкар дистанцинчи пĕрремĕш околоткри çулйĕр бригадирне.

29. Николай Илларионович **Илларионова** — Хусан чугунçулĕ çинчи военизированнăй охранăн иккĕмĕш отрядĕнчи вахтера.

30. Федор Герасимович **Калякина** — Улатăрти кондукторсен резервĕн главнăй кондукторне.

31. Николай Григорьевич **Конева** — Канаш станцинчи депо слесарьне.

32. Федор Михайлович **Коновалова** — Улатăрти паровозсем юсакан заводăн токарно-механически цехĕн токарьне.

33. Андрей Константинович **Конякина** —Улатăрти паровозсем юсакан заводăн паровозсен цехĕн слесарьне.

34. Владимир Семенович **Кочеткова**—çулйĕр службин Шупашкар дистанцинчи рабочисене ĕçе илес тата ĕçрен кăларас енĕпе ĕçлекен отдел начальникне.

35. Леонид Иванович **Красильникова** —ВКП(б) Улатăр горкомĕн секретарьне.

36. Иван Алексеевич **Красичкова** — çулйĕр службин Канаш дистанцинчи çулйĕр мастерне.

37. Анастасия Ивановна **Кузьминана** — çулйĕр службин Шупашкар дистанцинчи пĕрремĕш околоткри çулйĕр обходчикне.

38. Анелия Антоновна **Кумищене** — çулйĕр службин Шупашкар дистанцинчи 3-мĕш околоткри çулйĕр обходчикне.

39. Елена Андреевна **Курдюмовăна**— Улатăр чугунçул узелĕнчи парткабинет заведующине.

40. Николай Александрович **Ламкова** — ВКП(б) Обкомĕн инструкторне.

41. Ефим Ларионович **Ларионова** — çулйĕр службин 5-мĕш дистанцинчи çулйĕр обходчикне.

42. Павел Ларионович **Ларионова** — Вăрмар станцинчи вагонсен сцепщикне.

43. Андрей Петрович **Лезина** — Улатăр станцинчи депори котельщика.

44. Нонна Алексеевна **Леоновăна** — Канаш станцинчи сигнализацине çыхăну службин дистанци начальникне.

45. Макар Леонтьевич **Леонтьева** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи 5-мĕш околоткри çулйĕр бригадирне.

46. Александр Андреевич **Луговцова**— Канаш станцинчи депо машинистне.

47. Федор Васильевич **Лукишина** — Улатăр станцинчи поездсене шухса йĕркелекене.

48. Василий Егорович **Лушина** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи 3-мĕш околоткри старши рабочие.

49. Вера Даниловна **Любимовăна** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи 2-мĕш околоткри çулйĕр обходчикне.

50. Яков Малофеевич **Малофеева** — Канаш станцинчи старши стрелочника.

51. Алексей Матвеевич **Матвеева** — çулйĕр службин 5-мĕш дистанцинчи кĕпер тăвакан плотника.

52. Егор Филиппович **Мемикова** — Вăрмар станцинчи дежурнăя.

53. Григорий Тимофеевич **Милицкова** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи 2-мĕш околоткри çулйĕр бригадирне.

54. Георгий Николаевич **Минаева** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи 2-мĕш околоткри çулйĕр мастерне.

55. Семен Михайлович **Михайлова** — Улатăр станцинчи депо токарьне.

56. Александр Семенович **Музурова** — Улатăр станцинчи технически осмотр пунктĕнчи вагонсен осмотрщикне.

57. Алексей Иванович **Напрасныя** — ВЛКСМ Канаш горкомĕн секретарьне.

58. Иван Никонович **Никонова** — пурăнмалли çуртйĕрсем тăвакан 3-мĕш конторăри маляр-штукатура.

59. Николай Николаевич **Никитина**— ВКП(б) Канаш горкомĕн пĕрремĕш секретарьне.

60. Константин Михайлович **Ожигова** — Улатăр станцинчи вагонсене тиекен тата пушатакан конторăн грузчиксен бригадин бригадирне.

61. Айзик Моисеевич **Окина** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцин начальникне.

62. Андрей Афанасьевич **Оноприенкона**— Улатăрти паровоз юсакан заводăн технически отделĕн инженерне.

63. Семен Осипович **Панфилова** — çулйĕр службин 5-мĕш дистанцинчи 1-мĕш околоткри ремонтнăй рабочине.

64. Яков Федорович **Парфенова** — Хусан чугунçулĕн Улатăрти йывăç каскалакан заводĕн столярне.

65. Александр Алексеевич **Пичкалева** — Канаш станцинчи çулйĕр строительствин пĕрремĕш участокĕнчи плотниксен бригадин бригадирне.

66. Михаил Федорович **Пустовойтова** —Çулйĕр Халăх Комиссариачĕн 25-мĕш базин слесарьне.

67. Борис Петрович **Ревебцова** — Улатăр станцинчи топливо склачĕн начальникне.

68. Илья Герасимович **Рожкова** — Улатăр станцинчи депо машинистне.

69. Алексей Васильевич **Розанова** — çулйĕрĕн Канаш дистанцинчи механически мастерской токарьне.

70. Иван Романович **Романова** — ВКП(б) Вăрмар райкомĕн секретарьне.

71. Мария Никитична **Русановскаяна** — Улатăр станцинчи движени службин 3-мĕш отделенийĕнчи ОРС столовăйĕн заведующине.

72. Иван Васильевич Соколова — Улатăр станцинчи пурăнмалли çуртсем тăвакан 3-мĕш конторăн малярне.

73. Анна Максимовна **Солдатовăна** — Улатăр станцинчи стрелочницăна.

74. Дмитрий Иванович **Сорокина** — Улатăр станцинчи технически осмотр пунктĕнчи осмотрщик-автоматчика.

75. Александра Степановна **Степановăна** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи 5-мĕш околоткри старши рабочие.

76. Прокопий Степанович **Степанова** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи 3-мĕш околоткри çулйĕр обходчикне.

77. Алексей Андреевич **Степанова** — Улатăр станцинчи депо слесарьне.

78. Дмитрий Семенович **Сусленкова**— Улатăрти паровозсем юсакан заводри рессорщика.

79. Иван Федорович **Талдыкина** — Улатăр станцинчи узелăн парти комитечĕн секретарьне.

80. Семен Миронович **Тарасова** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи 1-мĕш околоткри çулйĕр бригадирне.

81. Ксения Ивановна **Тепловăна** — Вăрмар станцинчи кĕçĕн стрелочницăна.

82. Константин Михайлович **Толстова** —Улатăр станцинчи кондукторсен резервĕн главнăй кондукторне.

83. Андрей Филиппович **Филиппова**— çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи 4-мĕш околоткри çулйĕр обходчикне.

84. Федор Николаевич **Хлупина** — Улатăр станцинчи депо машинисчĕн помощникне.

85. Леонид Георгиевич **Шашкова** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи ПВО инструкторне.

86. Хазик Шайхудинович **Шайхудинова** — çулйĕр службин 17-мĕш дистанцинчи столяра.

87. Надежда Ивановна **Юрасовăна** — Çулйĕр Халăх Комиссариачĕн Улатăр станцинчи движени хăрушсăрлăхĕ енĕпе ĕçлекен участковăй ревизорĕн помощникне.

88. Петр Яковлевич **Яковлева** — Канаш станцинчи топливо склачĕн дежурнăйне.

**Чăваш АССР Верховный Совет Президиумĕн Председателĕ З. АНДРЕЕВА.**

**Чăваш АССР Верховный Совет Президиум Секретарĕн ĕçĕсене тăваканĕ**
**А. ИЗМАЙЛОВ.**

Шупашкар хули, 1943 çулхи июлĕн 31-мĕшĕ.

# Совет Информаци Бюровĕнчен

## ИЮЛĔН 31-МĔШĔНЧИ ОПЕРАТИВНĂЙ СВОДКА

**Июлĕн 31-мĕшĕнче ОРЕЛ енче пирĕн войскăсем, тăшман хирĕç тăнине тата унăн контратакисене çĕнтерсе, малалла наступлени туса пынă, халăх пурăнакан темиçе пункта йышăнса илнĕ.**

**БЕЛГОРОД енче разведчиксем вăйлăн çапăçнă.**

**Донбасра, ВОРОШИЛОВГРАДРАН КĂНТĂР-ХĔВЕЛТУХĂÇНЕРЕХРИ районра, пирĕн войскăсем тăшман пехотин пысăк вăйĕсемпе танкĕсен атакисене ăнăçлăн сире-сире янă, тăшмана пысăк çухатусем кӳнĕ.**

**ЛЕНИНГРАД фронтĕнче Мга хулинчен çурçĕртерехри тата хĕвелтухăçнерехри районсенче разведчиксем вăйлăн çапăçнă.**

**Июлĕн 30-мĕшĕнче мĕнпур фронтсенче пирĕн войскăсем нимĕçсен 103 танкне персе çĕмĕрнĕ е пĕтерсе тăкнă, вăл шутран 95 танкне Донбасс районĕнче пĕтернĕ. Сывлăшри çапăçусенче тата зенитнăй артиллерирен персе тăшманăн 58 самолетне ӳкернĕ.**

☆ ☆ ☆

Орел енче пирĕн войскăсем малалла наступлени туса пынă.

Орелран çурçĕртерехре пĕр соединени халăх пурăнакан темиçе пункта йышăнса илнĕ. Нимĕçсем вăйлăн хирĕç тăнă, темиçе хутчен те контратакăсем тунă. Пĕр кун хушшинчи çапăçусенче тăшманăн 800 салтакĕпе офицерне ытла пĕтерсе тăкнă. Унсăр пуçне, гитлеровецсене гвардеец-минометчиксем йывăр çухатусем кӳнĕ. Шоссе çулĕпе пыракан нимĕç пехотин пысăк колоннине пирĕн минометчиксен подразделенийĕсем пеме тытăннă та гитлеровецсен пысăк пайне пĕтерсе тăкнă. Лихонивай юлташ командир пулса тăракан чаçри боецсем тăшмана халăх пурăнакан пĕр пунктран хĕссе кăларнă, 12 оруди, 14 миномет, 20 пулемет, 6 противотанковăй пăшал, нумай автоматсемпе винтовкăсем тата боеприпассен складне тытса илнĕ.

Орелран хĕвелтухăçнерехре пĕр чаçри боецсем çапăçса, нимĕçсен вăйлăн çирĕплетнĕ позицийĕсене йышăнса илнĕ. Тăшман малтанхи позицисене каялла туртса илес тесе умлă-хыçлăн 4 контратака тунă, анчах та унăн йывăр çухатусем тӳссе каялла чакма лекнĕ. Çапăçу хирĕнче тăшманăн 600 виллине çыпи выртса юлнă. 5 оруди, вĕсенчен иккĕшĕ хăйсем тĕллĕн çӳрекеннисем), çĕр чавса лартнă икĕ танк, 7 миномет, 16 пулемет тата ытти трофейăсем те тытса илнĕ.

Орелран кăнтăртарахра пирĕн пĕр соединени нимĕçсен виçĕ контратакине сирсе янă. Тепĕр участокра пĕр чаçри боецсем тăшманăн тĕреклетнĕ пунктне йышăнса илнĕ. Çав пунктшăн пынă çапăçура нимĕçсен 8 танкне çунтарса янă, артиллерин пĕр батарейине тата минометсен 2 батарейине пĕтерсе тăкнă. Çапăçу хирĕнче гитлеровецсен 200 вилли ытла выртса юлнă.

* * *

Донбасра, Ворошиловградран кăнтăр хĕвеланăçнерехри районра, пирĕн войскăсем тăшман пехотин пысăк вăйĕсемпе танкĕсен атакисене ăнăçлăн сире-сире янă. Пĕр участокра совет артиллерисчĕсем нимĕçсем пирĕн войскăсем тăнă вырăна татса кĕме хăтланнисене пурне те сирсе янă. Çав çапăçура нимĕçсен 45 танкне персе çĕмĕрнĕ е çунтарса янă. Тепĕр участокра нимĕçсем нумай йышлă танксем пулăшнипе темиçе пехотнăй дивизие наступление кĕртсе янă. Совет боецĕсем минометсемпе сапа пулеметсемпе персе тăшман пехотине танксенчен татса илнĕ те каялла хăваласа янă. Кĕрсе кайнă нимĕç танкĕсене пирĕн танкистсемпе артиллеристсем пеме тытăннă. Кас пулнă тĕлелле тăшманăн 50 танкне пĕтерсе тăкнă.

Тăшманăн пехотипе танксен çак участокри атакисене нимĕç авиацийĕн пысăк вăйĕсем пулăшса тăраççĕ. Сывлăшри çапăçусенче тата зенитнăй артиллерирен персе кун каçиччен нимĕçсен 28 самолетне ӳкернĕ.

* * *

Ленинград фронтĕнче пирĕн разведка тăвакан подразделенисем тăшман пехотин 2 ротине çити пĕтерсе тăкнă. Артиллеристсем персе 35 дзот, 6 наблюдательнăй пункт аркатнă тата тăшманăн артиллерийĕпе минометчĕсен нумай батарейисене пусарса лартнă.

Ленинград патĕнче пирĕн летчиксем сывлăшри çапăçусенче нимĕçсен 7 самолетне персе ӳкернĕ.

* * *

Белгород енче разведчиксем çапăçнă. Пĕр чаçри боецсем нимĕçсем тăракан вырăна темиçе хутчен кĕрсе кайнă, 7 станковăй тата 5 ручной пулемет, 28 винтовка, гранатăсен тата винтовка патронĕсен 50 ещĕкне тытса илнĕ. Кĕçĕн лейтенант Бахмак командир пулса тăракан подразделени тăшман тылне тухнă. Пирĕн боецсем нимĕçсен 2 автомашинине, пĕр бронемашинине çунтарса янă. Çав операци вăхăтĕнче гитлеровецсене пĕр взвода çити пĕтерсе тăкнă. Нимĕçсен темиçе салтакне тыткăна илнĕ.

* * *

Изюм районĕнче разведка тăвакан отрядсем активлăн çапăçнă. Пĕр чаçри разведчиксем тăшман траншейисене вăркăнса кĕрсе кайнă та штык вĕççĕн çапăçса гитлеровецсен пысăк ушкăнне пĕтерсе тăкнă. Нимĕçсен пĕр орудине тата 6 минометне тытса илсе, разведчиксем хăйсен чаçне таврăннă. Тепĕр участокра тăшман пехотин батальонĕ çапăçупа разведка тума тытăннă. Пирĕн подразделенисем нимĕçсене пăшалсемпе тата пулеметсемпе персе, малти линии патĕнче сапаласа янă.

* * *

Гомель облаçĕнчи районсенчен пĕринче кĕрешекен партизансен отрячĕ çĕрле нимĕçсен боеприпассемпе апат-çимĕç турттарса пыракан пысăк обозне сасартăк тапăннă. Партизансем хуралта пыракан гитлеровецсене пĕтерсе тăкнă та грузсем тиенĕ 50 лава, 2 пулемет тата 20 автомат тытса илнĕ.

Могилев облаçĕнче партизансен пĕрлешнĕ отрячĕсем халăх пурăнакан пысăк пунктра тăракан нимĕçсен гарнизонне çĕмĕрсе тăкнă. Унсăр пуçне партизансем чугунçул çинчи 2 кĕпере сирпĕнтерсе янă. Вара çав участок çинче поездсем чылай вăхăт хушши çӳреймен.

* * *

Нимĕçсен 306-мĕш пехотнăй дивизийĕн 581-мĕш полкĕнчи 3-мĕш батальон командирĕ капитан Отто Рушинцик, Ворошиловградран кăнтăр-хĕвеланăçнерехри районра тыткăна илнĕскер, çапла каласа панă: «Пĕлтĕр 306-мĕш дивизие вырăссем Морозовская сывăхĕнче çапса çĕмĕрчĕç. Çуркунне тата çулла ку дивизие тотальнăй мобилизаци йĕркипе çара илнĕ салтаксене хушса пачĕç. Нумаях пулмасть пирĕн участокри фронтра çапăçусем пуçланса кайрĕç. Вырăссен пехоти батальон позицине 2 енчен хупăрлама пуçларĕ. Ман салтаксем хăраса ӳкрĕç те штык вĕççĕн тытăçса çапăçма атакăна кĕме хăймарĕç. Вĕсем блиндажсене кĕрсе пытанчĕç те ĕç мĕнпе пĕтессине малтанах пăхăнса кĕтсе ларчĕç. Хушса панă çĕнĕ салтаксен шухăш-кăмăлĕсем начаррине эпĕ малтанах пĕлеттĕмччĕ, анчах та çав тери йывăр минутăсенче вĕсем çĕкленĕç тесе шанаттăмччĕ. Анчах та хальхинче нимĕн те пулăшмарĕ. Батальон юлашкийĕ апри хĕçпăшала вырăссем умĕнче çĕре хучĕ. Эпĕ те çавăн пекех тепĕр рота командирĕпе пĕрле алăсене çĕклерĕн те вырăссене тыткăна парăнтăм».

## АВГУСТĂН 1-МĔШĔНЧИ ОПЕРАТИВНĂЙ СВОДКĂРАН

**Августăн 1-мĕшĕнче ОРЕЛ енче пирĕн войскăсем малалла наступлени туса пынă. 8 километртан пуçласа 12 километра çити малалла куçса, халăх пурăнакан 100 пункта ытла йышăнса илнĕ, вĕсен шутĕнче: Орелран çурçĕр-хĕвеланăçнерехре, çурçĕртерехре тата çурçĕр-хĕвелтухăçнерехре выртакан çак пунктсем пур—УСПЕНСКИ, ЧЕРНОЕ, ЗЛЫНЬ, САМАРКА, КУТЬМА, ПАЛЬЧИКОВА, КРАСНАЯ КАМЕНКА, КЛЕМЕНОВО, ПАСЛОВО (Орелран 15 километр çурçĕр-хĕвелтухăçнерехре); Орелран кăнтăртарахра тата кăнтăр-хĕвеланăçнерехре—НИКУЛИНО (Орелран 17 километр кăнтăртарахра); ТУРИ тата АНАТРИ ПУТИНЕЦ, ПЛОСКОЕ, ПЛОТЫ, АЛЕКСЕЕВКА, ГУТОРОВО, ЯКОВЛЕВО, НАДЕЖДА, КРАСНИКОВО.**

**БЕЛГОРОД енче разведчиксем çапăçнă.**

**Донбасра, ВОРОШИЛОВГРАДРАН КĂНТĂР-ХĔВЕЛАНĂÇНЕРЕХРИ районра, пирĕн войскăсем тăшманăн çĕнĕрен пырса çитсе çапăçăва кĕнĕ пехотин пысăк вăйĕсемпе танкĕсен атакисене ăнăçлăн сире-сире янă, тăшмана пысăк çухатусем кӳнĕ.**

**ЛЕНИНГРАД фронтĕнче, Мга хулинчен çурçĕртерехри тата хĕвелтухăçнерехри районра, разведчиксем вăйлăн çапăçнă тата икĕ енĕ те пĕр-пĕрин çине артиллерипе минометсенчен вăйлăн персе тăнă.**

**Июлĕн 31-мĕшĕнче мĕнпур фронтсенче пирĕн войскăсем нимĕçсен 71 танкне персе çĕмĕрнĕ е пĕтерсе тăкнă, вăл шутран 50 танкне Донбасс районĕнче пĕтернĕ. Сывлăшри çапăçусенче тата зенитнăй артиллерирен персе тăшманăн 97 самолетне ӳкернĕ.**

☆ ☆ ☆

Орел енче пирĕн войскăсем малалла наступлени туса пынă.

Орелран çурçĕртерехре тата çурçĕр-хĕвеланăçнерехре пирĕн войскăсем малалла куçса пырса, халăх пурăнакан 40 пункта ытла йышăнса илнĕ. Пĕр соединенин боецĕсем тăшманăн 9 атакине сирсе янă, нимĕçсен салтакĕсемпе офицерĕсене 3 пин çынна çити вĕлернĕ, 28 оруди, 15 миномет, 16 тягач тата 160 автомашина ытла пĕтерсе тăкнă. Тепĕр участокра пирĕн подразделенисем нимĕçсен çирĕплетнĕ пунктне йышăнса илнĕ. Çав çапăçура гитлеровецсен икĕ ротине пĕтернĕ. 6 танк тата хăй тĕллĕн çӳрекен 5 оруди пĕтерсе тăкнă.

Орелран хĕвелтухăçнерехре тăшман темиçе контратака тунă, анчах та вĕсем пурте ăнăçсăр пулнă. Нимĕçсене каялла ывăта-ывăта ярса, пирĕн чаçсем малалла куçнă, халăх пурăнакан темиçе пункта йышăнса илнĕ. 15 оруди, ултă кĕпçеллĕ 4 миномет, 1 радиостанци тата винтовкăсемпе боеприпассем нумай тытса илнĕ.

Орелран кăнтăртарахра пирĕн войскăсем халăх пурăнакан пунктсене чылай йышăнса илнĕ. Пĕр участокра совет саперĕсем кун каçиччен минăсем лартнă. 22 лаптăка тасатнă, вĕсем мĕнпурĕ 4 пин мина ытла кăларнă. Тепĕр участокра пирĕн подразделенисем виçĕ тĕлте пĕр юханшыв урлă каçса кайса нимĕç пехотин икĕ батальонне аркатса тăкнă.

* * *

Донбасра, Ворошиловградран кăнтăр-хĕвеланăçнерехри районра, пирĕн войскăсем тăшманăн çĕнĕрен пырса çитсе çапăçăва кĕнĕ пехотин пысăк вăйĕсемпе танкĕсен атакисене сире-сире янă. Совет чаçĕсем тăшман хĕснине чăтăмлă чарса тăраççĕ, тăшмана пысăк çухатусем кӳреççĕ. Пĕр участокра пирĕн боецсем нимĕçсен 7 атакине сирсе янă. Тăшман советсен окопĕсене кĕрсе кайнă. Анчах та хаяр тытăçура пирĕн боецсем çав гитлеровецсене пурне те вĕлерсе тăкнă та окопсене каялла туртса илнĕ. Çав çапăçура нимĕçсен 50 танкне персе çĕмĕрнĕ е пĕтерсе тăкнă. Тепĕр участокра пĕр чаçри боецсем тăшман салтакĕсемпе офицерĕсене 1500 çынна çити вĕлернĕ.

Пирĕн летчиксем сывлăшри çапăçусенче нимĕçсен 57 самолетне персе ӳкернĕ.

* * *

Белгород енче разведчиксем çапăçнă. Пĕр участокра тăшман темиçе атака тунă. Пирĕн боецсем мĕнпур йышши хĕçпăшалпа персе нимĕçсене каялла ывăтса янă. Çав атакăсенче гитлеровецсем темиçе танк тата хăй тĕллĕн çӳрекен 3 орудине çухатнă. Çапăçу хирĕнче тăшманăн 100 виллине ытла шутласа тухнă. Тепĕр участокра пирĕн разведка тăвакан отряд тăшман тăракан вырăна вăркăнса кĕрсе кайнă та 60 гитлеровеца ытла вĕлерсе тăкнă, унтан темиçе салтака тыткăна илсе, хăйсен чаçне таврăннă.

* * *

Ленинград фронтĕнче пирĕн разведка тăвакан подразделенисемпе снайперсем тăшманăн 500 салтакĕпе офицерне çити пĕтерсе тăкнă. Артиллерирен тата минометсемпе персе тăшманăн 20 дзотне, 11 землянкине, 8 наблюдательнăй пунктне ишсе антарнă тата боеприпассен темиçе складне сирпĕнтерсе янă.

Ленинград патĕнче пулса иртнĕ сывлăшри çапăçусенче пирĕн летчиксем нимĕçсен 5 самолетне персе ӳкернĕ. Ĕнер пирĕн 4 самолет, кĕçĕн лейтенант Торхов ертсе пынипе, тăшман танкĕсен колоннине ăнăçлăн штурмланă. Торхов, Сокольников, Патрин тата Цветков летчиксем пăрахнă бомбăсем тӳрремĕнех пырса тивнипе нимĕçсен 11 танкĕ çĕмĕрĕлнĕ.

* * *

Калинин фронтĕнче пĕр чаçăн подразделенийĕ, тăшман позицийĕсене пирĕн артиллери персе çĕмĕрнĕ хыççăн, нимĕçсен траншейисене вăркăнса кĕрсе кайнă. Совет боецĕсем гитлеровецсене пĕр ротăна çити пĕтерсе тăкнă, нимĕçсен тĕреклетнĕ пунктне йышăнса илнĕ. 6 пулемет, нумай винтовкăсем тата боеприпассен складне тытса илнĕ.

* * *

Киев облаçĕнчи районсенчен пĕринче кĕрешекен партизансен отрячĕн разведки июлĕн 13-мĕшĕнче çапла пĕлтернĕ: Н. станцинчен нимĕçсен çар эшелонĕ тухрĕ, тенĕ. Партизансем чугунçул çине вăрттăн çитсе тухнă та хуралта тăракан нимĕç салтакĕсене вĕлернĕ, вара поезд çитиччен темиçе минута маларах чугунçул линийĕ çине минăсем хурса тухнă. Çар поезчĕ минăсем çине çитсе кĕрсе сирпĕнсе кайнă. Пĕр паровоз тата салтаксемпе офицерсем ларса пыракан 10 вагон пĕтнĕ. Вырăнти çынсем пĕлтернĕ тăрăх, çав крушенире 200 гитлеровец ытла вилнĕ е аманнă. Çакăн хыççăн çав участок çинче поездсем 40 сехет хушши çӳреймен. Киев облаçĕнчи партизансен тепĕр отрячĕ пĕр ушкăнĕ чугунçулпа пыракан тăшман эшелонне ӳпĕнтерсе янă. Танксемпе автомашинăсем турттарса пыракан 25 платформа çĕмĕрĕлнĕ.

## ФЗО шкулĕсем хĕле хатĕрленеççĕ

КАНАШ. Вагонсем юсакан заводри ултăмĕш номерлĕ ФЗО шкулĕ кăçалхи хĕле хатĕрленес тĕлĕшпе чылай ĕçсем турĕ. Августăн 1-мĕшĕнче кунта воскресник пулса иртрĕ. Воскресникре вĕренекенсем пурăнмалли икĕ общежитие юсарĕç. Хăйсем вĕренекен цехсене те хĕлле ăшă пулмалла турĕç.

Чугунçул транспорчĕн училищинче вĕренекенсем те августăн 1-мĕшĕнче воскреснике тухрĕç. Вĕсем вăл куна завод территорийĕнче 17 килограмм пăта пухрĕç. Ку ĕçре уйрăмăнах Соколов, Александров комсомолецсем лайăх ĕçлерĕç.

**А. НАПРАСНЫЙ,**
**ВЛКСМ горкомĕн секретарĕ.**

## Эмел курăкĕсем пухаççĕ

СЕНТЕРВАРРИ. Районри шкул ачисемпе пионерсем эмел курăкĕсем пухас ĕçе анлăн туса пыраççĕ. Паянхи куна вĕсем эмел тухалли тĕрлĕ курăксемпе тымарсем 237 килограмм пухса аптекăна панă. Ку ĕçре уйрăмăнах Новинскри тата Сĕнтĕрвăрри шкулĕсенчи вĕренекенсемпе пионерсем тăрăшса ĕçленĕ.

**(«УДАРНИК»).**

## Чугунçул работникĕсен уявĕ кунĕнче пулса иртнĕ воскресникĕн хăшпĕр итогĕсем

Августăн 1-мĕшĕнче—Пĕтĕм Союзри железнодорожниксен кунĕнче—пирĕн республикăри хуласемпе райцентрсенче воскресниксем пулса иртрĕç. Улатăрти дистанцинче çак кун воскреснике 911 çын хутшăннă, Шупашкарпа Канаш хушшинчи чугунçул çинче 500 çын ĕçленĕ. Шупашкар хулинчен воскреснике 220 çын тухнă. Чугунçула хĕле хатĕрлес тĕлĕшпе вĕсем нумай пулăшу панă. Уйрăм учрежденисемпе предприятисенчен банк, пир-авăр тĕртекен фабрика коллективĕсем хастарлăн ĕçленине палăртмалла. Шупашкар станцинче ĕçлекен железнодорожниксем воскреснике пурте тухнă. Вĕсенчен бригадир А. Ивонова тата çула юсас çĕрте ĕçлекен Ф. Яковлева юлташсем уйрăмăнах лайăх ĕçленĕ.

## *Канашри вагонсем юсакан заводра*

Августăн 1-мĕшĕнче железнодорожниксен Пĕтĕм Союзри кунĕ ячĕпе завод коллективĕ воскресник туса иртерчĕ. Воскресникре рабочисем пысăк тухăçлăхпа ĕçлерĕç. Хулари комсомолецсемпе çамрăксем çак кун 40 тонна ытла металлом пухса вагонсене тиерĕç.

Железнодорожниксен Пĕтĕм Союзри кунĕ ячĕпе саралнă ăмăртура Лоянич юлташ ертсе пыракан механически цех мала тухрĕ. Вăл плана 100 процент ытла пурнăçланă. Çавăн пекех спецпродукци кăларакан цех та (начальникĕ Забиякин юлташ) июль уйăхĕнчи производство планне 5 кун малтан пурнăçланă. Комсомолецсемпе çамрăксен фронтовой бригади (бригадирĕ комсомолка Степанова юлташ) августăн 1-мĕшĕнче плана 120 процент тултарчĕ.

**Ф. М.**

## ВЛКСМ Центральный Комитетĕнче

МУСКАВ, июлĕн 31-мĕшĕ. (ТАСС. ВЛКСМ Центральный Комитечĕ комсомолăн область, район тата пуçламĕш организацийĕсен çуракине хатĕрленсе ирттерес тĕлĕшпе пынă Пĕтĕм Союзри социализмлă ăмăртăвĕн итогĕсене пăхса тухнă. Çуракине ирттерне çĕре активлăн хутшăннăшăн комсомолăн Мускав, Горький, Ярославль, Иваново, Калинино, Тула облаçĕсенчи, Ставрополь крайĕнчи, Чăваш АСС Республикинчи, Грузи тата Киргиз республикисенчи организацийĕсене ВЛКСМ Центральный Комитечĕн куçса çӳрекен Хĕрлĕ ялавне илме кандидата кĕртнĕ.

Комсомолăн районсенчи, колхозсенчи, совхозсемпе МТС-сенчи малта пыракан чылай организацийĕсене, социализмлă ăмăртура малта пынă çамрăксене ВЛКСМ Центральный Комитечĕн Хисеплĕ грамотисене парса наградăланă.

ВЛКСМ Центральный Комитечĕ мĕнпур комсомолецсене, колхозсенчи, совхозсенчи, МТС-сенчи çамрăксене тыр-пулсене пухса кĕртес тĕлĕшпе Пĕтĕм Союзри социализмлă ăмăртăва тата анлăнрах сарса яма чĕннĕ.

* * *

ВЛКСМ Центральный Комитечĕ, комсомол организацийĕсен çуракине хатĕрленсе ирттерес тĕлĕшпе пынă Пĕтĕм Союзри социализмлă ăмăртăвĕн итогĕсене пăхса тухса, çуракине ирттерне çĕре активлăн хутшăнса ĕçленĕшĕн Чăваш АССР Республикинчи Шупашкар районĕнчи «Крахмал» колхозри комсомол организацине ВЛКСМ Центральный Комитечĕн куçса çӳрекен Хĕрлĕ ялавне илме кандидата кĕртнĕ.

Çуракине хатĕрленсе ирттерес ĕçре лайăх результатсем кăтартнăшăн ВЛКСМ Центральный Комитечĕ комсомолăн Вăрмар районĕнчи организацине Хисеплĕ грамота парса наградăланă.

# Уйра пӗр пучах та ан юлтӑр!

## Тырӑсене тӑккаламасӑр пухса илетпӗр

ЕЛЧӖК. Эпир ырашна вырма июлӗн 15-мӗшӗнче тухрӑмӑр. Ун чухне ыраш хӑшпӗр уйрӑм участоксенче ҫеҫ пулса ҫитнӗччӗ, ҫавӑнпа суйласа вырттӑмӑр. Июлӗн 17-мӗшӗнче колхозӑн виҫӗ бригади те ӗҫе тухрӗҫ. Колхоз тырпулне пухса кӗме тӗплӗн хатӗрленчӗ. Бригадирсем отечественнӑй вӑрҫӑ инвалидӗсем Дудкин тата Салабаев юлташсем кашни колхозника уйрӑм ӗҫ участокӗсем ҫирӗплетсе пачӗҫ. Малтанхи кунах колхозниксем хушшинче социализмлӑ ӑмӑрту пуҫланса кайрӗ. Ӗҫ пахалӑхӗшӗн те тимлӗн тӑрӑшрӑмӑр. Королькова, Волкова, Христофорова тата ытти колхозницӑсем пӗр тӑккаламасӑр 0,17-шер гектар тырӑ выраҫҫӗ.

Таса выракан пирки Королькова Мавра ҫапла калать: «Кашни ҫын талӑкра пӗрер пучах ӳкерсе хӑварсан, 100 ҫын ҫӗр пучах ӳкерсе хӑварать, вӑл вара пирӗн колхозӑн ферминчи чӑх-чӗпсене пӗр кун тӑрантарма ҫитет. Эпӗ пӗр пучах та ӳкерсе хӑварас мар тесе тӑрӑшатӑп». Чӑн та ӗнтӗ. Уборкӑра кашни ҫын ӗҫӗн пахалӑхӗшӗн тӑрӑшма тивӗҫ. Ф. Родионова, Е. Унгарова, М. Иванова, З. Бучанова колхозницӑсем тырра таса выраҫҫӗ. Вӗсем пурте талӑкри нормӑна 140—150 процент таран тултарса ӗҫлеҫҫӗ.

Колхозра эпир Хисеп хӑми тунӑ та та ӗҫ результачӗсене куллен кӑтартса тӑмалли хӑма та пур. Тунӑ ӗҫӗн итогӗсене ҫав хӑма ҫине, малта пыракан колхозниксене Хисеп хӑми ҫине ҫырсах тӑратпӑр. Бригадӑсенче хаҫат витринисем те тунӑ. Вӗсенче хаҫатсене куллен улӑштарса тӑратпӑр. Кӗрхи тырӑсене пирӗн колхоз 7 талӑк хушшинче вырса пӗтерчӗ, халӗ ҫурхи тырӑсем вырма, авӑн ҫапма пуҫланӑ.

**П. КОРОЛЬКОВ,**
**Тӑрмӑшри «Новый путь» колхоз счетоводӗ.**

## Колхозри куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ ялав

ВКП(б) Чӑваш Обкомӗн XV-мӗш пленумӗ кӑтартса хӑварнине пурнӑҫа кӗртсе, Вӑрнар районӗнчи Уравӑшри «1-ое мая» колхоз тырпулсене вырса пухас ӗҫе аван организацилерӗ. Колхозниксемпе колхозницӑсем ӗҫе пурте тухаҫҫӗ. Тырра жнейкӑсемпе те ҫурласемпе те тимлӗн выраҫҫӗ.

Тырпул кӑҫал пуян ӳсрӗ. Ыраш питӗ лайӑх, ҫурхи тулӑсем, урпасем те ыраш ҫулӗшех. Бригадӑсемпе звеносенче социализмлӑ ӑмӑртӑва вӑйлатас шутпа колхоз правленийӗ куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ ялав турӗ. Куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ ялава тырпулсене хӑвӑрт тата пысӑк пахалӑхпа вырса пыракан бригадӑна памалла турӗ.

Колхоз председателӗ Васильев юлташ кашни кунах ӗҫ вӗҫленнӗ хыҫҫӑн бригадирсенчен паян мӗнле ӗҫ туни ҫинчен ыйтса пӗлет. Паян тунӑ ӗҫӗн итогӗсене паянах пӑхса тухса, эпир ыран мӗнле ӗҫ тумаллине палӑртса хуратпӑр. Паян хӑш бригада лайӑхрах ӗҫленӗ, ыран колхозӑн куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ ялавӗ ҫав бригада хирӗнче вӗлкӗшсе тӑрать. Вӑл бригада валли столовӑй та лайӑхрах апат пӗҫерет.

Кашни бригадир, звеновод хӑйӗн бригади е звени лайӑхрах ӗҫлетӗр тесе тӑрӑшать. Ӗҫе кашни ҫынна кӑларма тӑрӑшать, ӗҫ пахалӑхне сӑнаса пырать. Куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ ялав хӑш бригадӑра пулассине комисси татса парать.

Ӑмӑртӑва ҫапла организациленин результачӗ пысӑк. Колхозниксем хӑйсен пӗтӗм вӑйне ӗҫе хума тӑрӑшаҫҫӗ. Халӗ тырӑ вырас тӗлӗшпе колхозӑн 1-мӗш бригади (бригадирӗ Илюшкин юлташ) малта пырать. Бригада колхозӑн куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ ялавне илчӗ те ӑна алӑран вӗҫертмесӗр тытса тӑрать. 4-мӗш бригада (бригадирӗ Суднов юлташ) 1-мӗш бригадӑран лайӑхрах ӗҫлесе Хӗрлӗ ялава хӑй аллине илессишӗн вӑйлӑн кӗрешет.

**А. ЯКИМОВА.**

## Уйхирти тырра лайӑх сыхлас пулать

КАНАШ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ӳстернӗ пуян тырпула пӗр килограмм юлмиччен государствӑн тата колхозсен амбарӗсене пухса кӗртмелле. Йывӑр вӑхӑтра ӳстернӗ тырпул ниҫта та тӑккаламалла мар.

Халӗ колхозсен уйхирӗсенче хӗрӳ ӗҫ пырать. Кунран-кунах тырӑ ҫӗмелӗсем йышлӑланса пыраҫҫӗ. Вӗсене тимлӗн сыхламалла, асӑрхаса тирпейлӗн пухса кӗртмелле.

Анчах уйхирти тырра сыхлас ӗҫе чылай колхозсенче тивӗҫлипе хакламаҫҫӗха. Куйбышев ячӗпе тӑракан, «1-ое Мая», «Малалла», «Динамо», «Париж Коммуни» тата ытти хӑшпӗр колхозсенче уйри тырӑсене сыхлас ӗҫ ҫине сӳрӗккӗн пӑхаҫҫӗ. Уйра хуралсем ҫук.

Катекри Киров ячӗпе тӑракан колхозӑн пӗр участокӗнче тырӑ пучахӗсене касса кайнӑ. Вӑтапуҫӗнчи колхозра та ыраш пуҫне нумай лаптӑк ҫинче каснӑ.

Колхоз правленийӗсен уйри тырра хураллас ӗҫе халех тивӗҫлипе йӗркелемелле.

**Т. ТУРХАН.**

## Тырӑсене вӑхӑтра пухса кӗртетпӗр

Тӑван ҫӗршыв гитлерла захватчиксене хирӗҫ вӑрҫӑ туса пынӑ вӑхӑтра фронта, Хӗрлӗ Ҫара пулӑшасси—кашни колхозӑн, колхозникӑн чылай обязанноҫӗ. Фронта пирӗн ытлӑн-ҫитлӗн ялхуҫалӑх продукчӗсем парса тӑмалла.

Пирӗн «Красная звезда» колхозри колхозниксемпе колхозницӑсем ҫакна аван ӑнланаҫҫӗ. Ӗҫре дисциплинӑллӑ пулса, нумайрах тырпул, сӗт-ҫу, аш-какай туса илессишӗн тимлӗн кӗрешеҫҫӗ.

Ҫаран утисене тата утӑлӑх акнӑ курӑксене кӑҫал пирӗн колхоз 7 ӗҫкунӗ хушшинче ӑнӑҫлӑн ҫулса пуҫтарчӗ. Государствӑна утӑ парса татрӑмӑр, ыттисене йӑлтах капансене хывса лартрӑмӑр. Силос хывмалли плана пурнӑҫларӑмӑр.

Государство умӗнчи обязательствӑсене вӑхӑтра парса татассине эпир ялан чи малти вырӑна хунӑ. Кӑҫал та пирӗн колхоз государствӑна 1943 ҫулта памалли парӑмсене пурне те срокчен парса татрӗ. Аш-какай тата сӗт-ҫу килес ҫулшӑн та чылай панӑ ӗнтӗ.

Пирӗн колхозниксем, колхозницӑсем колхоз тулашӗнчи ӗҫсене те вӑрҫӑ вӑхӑтне тивӗҫлӗ пек пурнӑҫласа пыраҫҫӗ. Сулӑйӗр строительствинче ӗҫлемелли уйӑхлӑх планне эпир икӗ эрне хушшинчех пурнӑҫларӑмӑр, районра пӗрремӗш вырӑна тухса куҫса ҫӳрекен Хӗрлӗ ялав илме тивӗҫлӗ пултӑмӑр.

Колхоз производствинчи, ҫавӑн пекех ытти ӗҫсенче те пирӗн комсомолецсемпе ҫамрӑксем малти ретре пыраҫҫӗ. Аван ӗҫлеҫҫӗ вӗсем, ӗҫре пусарулӑх кӑтартса пыраҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах агитацилле ӗҫре те вӗсем малта.

Халӗ эпир тырӑ выратпӑр. Уйра халӗ пурте—ҫамрӑксем те, ваттисем те—хӗрсех тырӑ выраҫҫӗ. Кӗрхи тырӑсене эпир 6 ӗҫкунӗнче, ҫурхи тырӑсене 13 ӗҫкунӗ хушшинче вырса пухма планланӑ. План пурнӑҫа кӗрсе пырать. Ҫанталӑк йӗпе тӑнӑ пирки, эпир кашни уяр сехетпе усӑ курма тӑрӑшатпӑр. Кӗрхи тырӑсем нумай юлмарӗҫ, ыранпаянах вырса пӗтеретпӗр.

**Н. ЯКОВЛЕВ.**
**Етӗрне районӗнчи «Красная Звезда» колхоз председателӗ.**

## Агитаторӑн лайӑх примерӗ

ШӐХАСАН. **(Хамӑр корр.).** Упаҫар ялсоветӗнчи «Победа» колхоз членӗсем Верховнӑй Главнокомандующи Сталин юлташ войскӑсене панӑ приказа вуласа ӑнланчӗҫ. Хӗрлӗ Ҫарӑн пысӑк ҫӗнтерӳне паллӑ тӑвакан приказпа хавасланса, колхозниксем уборка ӗҫӗсенче тимлӗрех ӗҫлеме тытӑнчӗҫ. 4-мӗш бригадӑра 42 ҫын. Вӗсем пурте ӗҫе ир ирех тухаҫҫӗ, нормӑна куллен ирттерсе тултараҫҫӗ. Ку бригадӑра ӗҫ нормине кашни колхозник пурнӑҫласа пырать. А. Васильева, С. Ефремова колхозницӑсем куллен 0,23-шер гектар тырӑ выраҫҫӗ.

Бригадӑри агитацилле ӗҫе учительница М. Верхова юлташ туса пырать. Вӑл колхозниксене хаҫатсем ҫинчи хыпарсемпе паллаштарсах тӑрать, хӑй куллен тимлӗн ӗҫленипе пример кӑтартать. Июлӗн 29-мӗшӗнче М. Верхова юлташ талӑкри ӗҫ нормине 300 процент тултарчӗ.

### *Комсомолецсем ӗҫе пуҫарса пыраҫҫӗ*

ВӐРНАР. Молотов ячӗпе тӑракан колхозра ҫамрӑксем ӗҫе пуҫарса пыраҫҫӗ. Вӗсем сум сумланӑ ҫӗрте, пахчаҫимӗҫсем лартса ӳстернӗ тата утӑ ҫулса пуҫтарнӑ ҫӗрте хастарлӑн ӗҫлерӗҫ. Галя Михеева пӗр уйӑх хушшинче 45 ӗҫкунӗ, Лиза Иванова—37 ӗҫкунӗ, Георгий Горбунов—37 ӗҫкунӗ, Кирилл Семенов—32 ӗҫкунӗ тунӑ.

Комсомолӑн колхозри организацийӗ ҫамрӑксем хушшинче час-часах калаҫусем ирттерет. Ҫавна кура колхоз производствинче тӑрӑшса ӗҫлекен ҫамрӑксем халӗ Ленинла-Сталинла комсомол ретне кӗчӗҫ. Ҫак кунсенче А. Молгачев, С. Михеев, И. Бурмистров, Н. Архипов ҫамрӑксене комсомол ретне илнӗ. Вӗсем ытти комсомолецсем пекех тырпулсене пухса кӗнӗ ҫӗрте ырми-канми ӗҫлеҫҫӗ.

**П. КУПЦОВ.**

### *ПАРТИ ПУРНӐҪӖ*

## Парти ретне ӳстерес енӗпе куллен ӗҫлемелле

СОВЕТСКОЕ. ВКП(б) Чӑваш Обкомӗн XIV-мӗш пленумӗн решенийӗсене районри коммунистсен пухӑвӗсенче сӳтсе-явнӑ чухне партин уйрӑм пуҫламӗш организацийӗсем парти ретне илес тӗлӗшпе начар ӗҫленине палӑртса хӑварнӑччӗ. Ҫав кӑтартусене халӗ чылай парторганизацисем тивӗҫлипе пурнӑҫа кӗртсе пыраҫҫӗ.

Кӑҫал ултӑ уйӑх хушшинче районра пӗтӗмпе 53 ҫынна парти ретне илнӗ. Парти ретне производствӑра малта пыракан ҫынсене ӳстерес енӗпе уйрӑмӑнах Тури Ачакри, Советскинчи, Тойкильдри, райисполкомра пуҫламӗш парторганизацисем лайӑх ӗҫлерӗҫ. Ҫак асӑннӑ пуҫламӗш парторганизацисенче политикӑллӑ-массӑллӑ ӗҫе вӑйлатнине палӑртас пулать.

Тури Ачакри пуҫламӗш парторганизаци кӑҫал 8 ҫынна парти ретне илнӗ. Вӗсем кашниех ӗҫре малта пыраҫҫӗ. Ҫавӑн пекех райисполкомри пуҫламӗш парторганизаци те юлашки вӑхӑтра 7 ҫынна парти ретне илнӗ, коммунистсен пухӑвӗсене вӑхӑтра ирттерет.

Пленум решенийӗсене сӳтсе-явнӑ хыҫҫӑн ҫӗнӗ пуҫламӗш парторганизацисем тата парти кандидачӗсен группиcем организацилене. Ҫӗнӗрен организациленӗ Анат-Ачакри пуҫламӗш парторганизаци кӑтартуллӑн ӗҫлеме пуҫларӗ. Кунта парти ретне пур ӗҫре те малта пыракансене илеҫҫӗ.

Сӑмахран, бригадир А. Юхтанова юлташ хӑйӗн паха ӗҫӗпе темиҫе ҫул хушши ӗнтӗ районра малти вырӑнта пырать. 1943 ҫулта унӑн бригади кашни гектартан 16-шар центнер тӗштырӑ туса илнӗ, халӗ ялхуҫалӑхӗнчи пур ӗҫсене те вӑхӑтра пурнӑҫласа пырать. Ӑна парти ретне илнӗ.

Ҫавӑн пекех парти членӗн кандидатне илнӗ Л. Иванова юлташ та, ферма заведующийӗ пулса ӗҫлесе, чылай ӳсӗмсем турӗ. Вӑл выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетмелли плана ытлашшипех тултарнӑ, вӗсен продуктивноҫне те планпа пӑхнинчен ытларах ӳстернӗ. Колхоз 1943 ҫулшӑн государствӑна ҫу тата ытти продуктсене парса татнӑ.

Кун пек тӗслӗхсем татах та нумай. Анчах ВКП(б) райкомӗн тунӑ ӳсӗмсемпе лӑпланса лармалла мар. Парти ретне илес ӗҫ уйрӑмах хӗрарӑмсем хушшинче ҫителӗксӗр пулса пырать. [illegible]л парти ретне мӗнпурӗ те 18 хӗрарӑма ҫеҫ илнӗ. Ҫакӑ вӑл хӗрарӑмсем хушшинче политикӑллӑ-массӑллӑ ӗҫе тӗпрен вӑйлатмаллине пӗлтерет, мӗншӗн тесен хӗрарӑмсем хушшинче партие илме тивӗҫлӗ ҫынсем нумай.

Паянхи куна парти ретне ӳстерес енӗпе пачах ӗҫлемен пуҫламӗш парторганизацисем те пур-ха. Уполнаркомзагри, Турайри пуҫламӗш парторганизацисем кӑҫал партин ретне пӗр ҫынна та илмен. Уполнаркомзагри пуҫламӗш парторганизаци (секретарӗ П. Степанов) парти ретне илес ыйтӑва пачах сӳтсе явман.

Ҫак ҫитменлӗхсем парти ретне илес тӗлӗшпе малашне тӑрӑшарах ӗҫлеме кирлине пӗлтереҫҫӗ. Ҫакна ВКП(б) райкомӗн шута илес пулать.

**Я. СИГАЙ,**
**В. КАЛАШНИКОВ.**

◆

### *Райисполком ялсовет исполкомӗсен протоколӗсемпе интересленмест*

Ӗҫсынни депутачӗсен Шӑхасан райсовет исполкомӗн секретарӗ пулса В. Руцкевич юлташ кӑҫалхи май уйӑхӗнчен пуҫласа ӗҫлет. Вӑл виҫӗ уйӑха яхӑн ӗҫлесе те хӑйӗн обязанноҫне пӗлсе ҫитмен-ха.

Ялсовет исполкомӗсен секретарӗсем исполком ларӑвӗсен протоколӗсене райсовета тӑтӑшах парса тӑмалла. Анчах Шӑхасанра ку йӗркене пӑсаҫҫӗ.

— Эпӗ протоколсемпе интересленмен. Ҫавӑнпа ялсовет исполкомӗсен секретарӗсем эпӗ ӗҫлеме пуҫланӑранпа пӗр протокол та тӑратман-ха,—тет Руцкевич.

Ялсовет исполкомӗсен ларӑвӗсем сахал мар пулнӑ. Анчах вӗсен протоколӗсем ҫук. Руцкевич: мана протоколсемпе ӗҫлесси ҫинчен райсовет исполкомӗн председателӗ Скворцов юлташ каламан, ҫавӑнпа эпӗ вӗсемпе интересленмен,—тесе ответлет.

Ҫак ӗҫ ҫине сӳрӗккӗн пӑхнине пула ялсовет исполкомӗсем ларусен протоколӗсене райсовета йӗркеллӗ парса тӑмаҫҫӗ. Ялсовечӗсем тӑратнӑ протоколсене шута йӗркеллӗ ҫӗлесе пымаҫҫӗ.

**В. ВЕСЕЛОВ.**
**(«Чӑваш Коммуни» корр.).**

◆

## Редакцие килнӗ ҫыру

Эпӗ сирӗн редакципе ман семьене колхоз ҫителӗклӗ пулӑшманни ҫинчен ҫырса пӗлтернӗччӗ. Сирӗн редакципе янӑ ҫыру пирки ответлесе, Октябрьский райисполком ман семьене тивӗҫлӗ условисене усрама пулни ҫинчен пӗлтерчӗ. Халӗ эпӗ ман пӗчӗк ачасем лайӑх пурӑнӗҫ тесе шанатӑп. Ҫар ҫыннисен семьисемшӗн тӑрӑшни ҫине ответлесе, госпитальрен сывалса тухсан тӑшмана хирӗҫ мӗнпур вӑйпа ҫапӑҫма сӑмах паратӑп.

**П. ЛЕБЕДЕВ.**

## Ӗҫре кашни минутпа туллин усӑ курмалла

Пирӗн промышленность фронтпа ҫӗршыва ытлӑн-ҫитлӗн продукци парса тӑрас тӗллевпе кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫлет. Рабочисемпе работницӑсем хӑйсен ӗҫӗнче пӗтӗм вӑйхала хурса, вӑхӑта шута илмесӗр ӗҫлеҫҫӗ.

Пирӗн заводра ҫурри ытла ҫамрӑксем ӗҫлеҫҫӗ. Йывӑҫ подметкӑран урана тӑхӑнмалли япаласем тӑвакан цехра пурте ҫамрӑксем. Вӑрҫӑччен вӗсем, паллах, кун пек ӗҫре пулман. Халӗ вӗсем фронтӑн заказӗсене вӑхӑтра пурнӑҫласа пыраҫҫӗ. Тӗслӗхрен, 15 ҫулхи ҫамрӑк Павлов нормӑна куллен 300 процент тултарать.

Мӗнле майпа ӗҫлесе вӗсем нормӑна икӗ-виҫӗ хут ытларах тултарса пыраҫҫӗ-ха?

Малтанах кунта ӗҫре вӑхӑтпа туллин усӑ курма пӗлни кирлӗ. Кунсӑр пуҫне, тухӑҫлӑн ӗҫлеме ӗҫхатӗрӗсемпе чӗр таварсем те ҫителӗклӗ пулмалла. Вӑл тӗлӗшпе кунта ӗҫе тӗрӗс организациленӗ. Цех начальникӗ Бурмистрова юлташ ялан ӗҫ пуҫланиччен кашни рабочин вырӑнне тӗрӗслесе тухать. Кашнине мӗн ӗҫ тумаллипе паллаштарать. Ӗҫ тухӑҫлӑхне ӳстерессинче цехри йӗркелӗхпе тасалӑх та пысӑк вырӑн йышӑнса тӑрать. Кунта ӗҫ хатӗрӗсемпе ытти япаласем пурте хӑйсен вырӑнӗнче. Ҫавӑн пекех ытти цехсенче те ҫак йӗрке йӑлана кӗнӗ. Пӗр-пӗр ӗҫ хатӗрӗ е ытти япаласем хатӗр пулман пирки вӑхӑта ӗҫлемесӗр ирттерни юлашки вӑхӑтра пачах ҫук.

Хатӗрлӳ цехӗнче ӗҫлекен Фадеева юлташ июнь, июль уйӑхӗсенче производство заданине 200 процент тултарса пычӗ. Кунта ӑна ӗҫе тӗрӗс организациленни нумай пулӑшрӗ. Тир-сӑран цехӗнче ӗҫлекен Дрозинский юлташ та нормӑна 300 процент тултарма тытӑнчӗ.

Паллах, ӗҫре кашни минутӑна туллин усӑ курсан тата пӗтӗм вӑя хурса ӗҫлесен, нихӑш предприятире те ӗҫ нормине тултармасӑр ӗҫлекен пулмасть. Кашни рабочипе работницӑн ӗҫ вӑхӑтне пӗр минута та усӑсӑр ирттермелле мар. Ҫапла ӗҫлесе, продукци кӑларассине ӳстерсе пымалла.

**Б. БАШКИРОВ,**
**Шупашкарти тир-сӑран завочӗн главнӑй инженерӗ.**

◆

### *„Лиза Короткова“ пьеса кӗрешме вӗрентет*

Чӑвашсен Государство Академи Театрӗ Первомайскинче Н. Айзман ҫырнӑ «Лиза Короткова», Финн ҫырнӑ «Сутӑлас умӗн», В. Кедров ҫырнӑ «Урнӑ йытӑ» ятлӑ пӗр актлӑ драмӑсене тата пӗр актлӑ комедисем выляса пачӗ.

Спектакльсене курма пыракансем «Лиза Короткова» пьесӑна хапӑл туса йышӑнчӗҫ. «Лиза Короткова» пьеса тылри пӗр колхозӑн вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи пурнӑҫне кӑтартса парать.

Лиза Короткова—колхоз председателӗ. Вӑл колхоз пурнӑҫне тӗреклетессишӗн, ҫӗршыва фронта пулӑшассишӗн ырми-канми ӗҫлет. Анчах та ҫак чыслӑ ӗҫе пурнӑҫа кӗртнӗ ҫӗрте чӑрмантаракан ҫынсем сиксе тухаҫҫӗ. Вӗсенчен пӗри—фронтра нимӗҫсене сутӑннӑ Егор. Ҫак сутӑнчӑк колхозри ӗҫсене пур майсемпе те чӑрмантарса пырать, тӑван ҫӗршыв ҫинчен вӑрттӑн элек сарать, колхоз председательне Коротковӑна вӗлерес тӗлӗшпе киревсӗр ӗҫсем тӑвать. Анчах та тӑшманӑн ӗмӗчӗсем пурнӑҫа кӗреймеҫҫӗ. Унӑн сутӑнчӑкла сӑн-питне фронтра пӗрле пулнӑ Платон тӑрӑ шыв ҫине кӑларать.

Пьеса хӑйӗн витӗмлӗхӗпе тата чӑнлӑхӗпе палӑрса тӑрать, йывӑрлӑхсене ҫӗнтерме вӗрентет.

Лиза Короткова образне Е. Шорникова артистка куракансен умне уҫӑмлӑн ҫитерме пултарчӗ.

Сутӑнчӑк Егор рольне ЧАССР тава тивӗҫлӗ артисчӗ И. Молодов, красноармеец рольне ЧАССР тава тивӗҫлӗ артисчӗ Л. Семенов, Сахрун колхозник рольне искусствӑн тава тивӗҫлӗ деятелӗ Н. Айзман, Сахрун арӑмӗн рольне ЧАССР тава тивӗҫлӗ артисткӗ О. Ыргзем, Платун ашшӗ Спиридон рольне артист А. Кузьмин пултаруллӑн выляса пачӗҫ. Ҫӳлте асӑннӑ спектакльсенче ҫавӑн пекех А. Егорова, М. Иванова, А. Кириллова, Ст. Айзман, И. Илларионов, И. Кольцов, Т. Соловьев, В. Фролов, С. Никитин артистсем те хӑйсен юлашки вӑхӑтри творчествӑллӑ ӳсӗмӗсене кӑтартса пачӗҫ.

Чӑваш артисчӗсене пирӗн районта тепре килнӗчен творчествӑллӑ ӗҫре татах та пысӑк ӳсӗмсем тума сӗнетпӗр.

**В. ДАВЫДОВ.**

## Кружок концерт панӑ

КОМСОМОЛЬСКОЕ. Аслӑ Ҫӗрпӳелӗнче художествӑллӑ пултарулӑх кружокне организациленни нумаях пулмасть. Ӑна Ленинградран эвакуаци йӗркипе куҫса килнӗ И. Исакович юлташ тӑрӑшнипе организациленӗ. Вӑл хӑех ертсе пырать. Нумаях пулмасть И. Исакович ертсе пынипе ҫак кружок концерт пачӗ. Концерт программинче вырӑсла, чӑвашла, тутарла юрӑсемпе ташӑсем тата тырпула пухса кӗме хатӗрленни ҫинчен частушкӑсем пулчӗҫ. Концерта тивӗҫлипе хатӗрленсе ирттерни палӑрчӗ. Ӑна куракансем пӗтӗм кӑмӑлпа пӑхса ларчӗҫ.

**КАШКАР МИКУЛИ.**

# *Ют ҫӗршывсенче*

## Италири лару-тӑру

### ФАШИЗМА ХИРӖҪЛЕ МАССӐЛЛӐ ДЕМОНСТРАЦИСЕМ. — ҪУРҪӖР ИТАЛИРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКСЕН ЗАБАСТОВКИ. —ПОЛИТИКӐЛЛӐ 5 ПАРТИН ДЕКЛАРАЦИЙӖ

ЛОНДОН, июлӗн 31-мӗшӗ. (ТАСС). Лондонри радио ҫапла пӗлтернӗ: Италири пур пысӑк хуласенче те ҫаплах фашизма хирӗҫле демонстрацисем пулса иртеҫҫӗ. Забастовка хумӗ анлӑн сарӑлса пырать. Ҫурҫӗр Италире железнодорожниксен забастовки пуҫланса кайнӑ.

Миланри рабочисем нумайӑшӗ халӗ те ӗҫе тухма килӗшмеҫҫӗ.

ЖЕНЕВА, июлӗн 31-мӗшӗ. (ТАСС). Кунта ҫитнӗ хыпарсем тӑрӑх, Итали власӗсем забастовка тӑвакан рабочисене ӗҫе тӑратма хӑтланса, промышленноҫӑн чылай отраслӗсене милитаризацилени ҫинчен пӗлтернӗ. Римри радио пӗлтернӗ тӑрӑх, Бадольо правительстви постановлени пичетлесе кӑларнӑ. Ҫав постановленире ҫапла каланӑ: пӗтӗм железнодорожниксем, телеграф, телефон тата почта работникӗсем пурте мобилизациленӗ тесе шутланаҫҫӗ, тенӗ.

Швейцарире тухса тӑракан «Нейе Цюрхер Цейтунг» ятлӑ хаҫат ҫапла пӗлтерет: демонстрацири халӑх ушкӑнӗсем пур ҫӗрте те Муссолинин сӑнӗсемпе кӗнекисене пӗтереҫҫӗ.

НЬЮ-ЙОРК, июлӗн 31-мӗшӗ. (ТАСС). Ассошиэйтед пресс агентстви ҫапла пӗлтерет: власӗсем панӑ приказ тӑрӑх, Милан хулин районӗсенче нумайӑшӗнче пулеметсем лартса тухнӑ. Анчах та демонстрантсене хирӗҫ янӑ ҫарсем халӑх ҫине пеме килӗшмен.

Итальянецсен политикӑллӑ 5 партин представителӗсем Туринра тухса тӑракан хӑшпӗр хаҫатсенче ҫӗнӗ деклараци пичетлесе кӑларнӑ. Декларацире ҫапла каланӑ: Бадольо правительстви вӑрҫӑ вӑрҫма пӑрахтӑр, «социальнӑй тата политикӑллӑ реконструкци ҫул-йӗрӗсене палӑртса патӑр», тесе ыйтнӑ. Деклараци политика тӗлӗшпе тӗрмере ларакансене халех ирӗке кӑларса яма ыйтать.

ЛОНДОН, июлӗн 31-мӗшӗ. (ТАСС). Рейтер агентстви пӗлтернӗ тӑрӑх, Бадольо влаҫӗсем Римра ҫӗнӗрен тухма пуҫланӑ «Иль Мондо» ятлӑ хаҫата хупма приказ панӑ. Ку хаҫат типографине 1922 ҫулта фашистсем тытса илнӗ пулнӑ. Халӗ вӑл июлӗн 26-мӗшӗнчен пуҫласа хӑйӗн ӗлӗкхи типографийӗнчех пичетленсе тухса тӑма тытӑннӑ. Ҫавӑн пекех «Июлӗн 25-мӗшӗ» (Муссолини вырӑнтан сирпӗннӗ кун) ятлӑ ҫӗнӗ журнал тата «Раскосса» ятлӑ хаҫата кӑларма чарса лартнӑ.

Италипе Швейцари чиккинчен ҫапла пӗлтереҫҫӗ: Комо сывӑхӗнче ют патшалӑха тарма хӑтланнӑ Фариначчие арестленӗ. Фариначчи Италири фашистла парти секретарӗ пулнӑ.

### ИТАЛИН ВИҪӖ УТРАВӖ ҪИНЧИ ГАРНИЗОНСЕМ ПАРӐННӐ

ЛОНДОН, июлӗн 31-мӗшӗ. (ТАСС). Союзниксен Ҫурҫӗр Африкӑри войскисен штабӗ ҫапла пӗлтернӗ: Италин виҫӗ утравӗ—Фавиньяна, Леванцо тата Мореттимо—ҫинчи гарнизонӗсем пӗтӗмӗшпех парӑннӑ. Ку виҫӗ утрав Сицилин хӗвеланӑҫ ҫыранӗ патӗнчи Эгида утравӗсен ушкӑнне кӗреҫҫӗ.

### СОЮЗНИКСЕН ДЕСАНЧӖ СИЦИЛИ УТРАВӖ ҪИНЕ МӖНЛЕ АНСА ЮЛНИ ҪИНЧЕН ТӖПЛӖНТЕРЕХ ПӖЛТЕРНИ

НЬЮ-ЙОРК, июлӗн 31-мӗшӗ. (ТАСС). США тинӗс министерстви ҫапла пӗлтернӗ: Сицили утравӗ ҫине десант антарнӑ ҫӗре 2.500 судно хутшӑннӑ. Вӑл шутран 1.500 судни—Америка суднисем пулнӑ. Десант антарма пуҫличчен ҫав десанта лайӑх антарма хатӗрлесе нумай уйӑхсем хушши вӑйлӑ тренировкӑсем туса ирттернӗ. Тренировка тума чи юлашки минутӑччен пӑрахман.

Союзниксем «тӗнӗл держависен Европӑри крепоҫӗн ҫыранӗсенчи ҫирӗплетнӗ вырӑнӗсене татса кӗме» ятарласа уйрӑм оборудовани туса хатӗрленӗ. Десант лайӑх антарса Сицили ҫине шалалла вӑйлӑн кӗрсе кайни ҫав оборудованипе ӑнӑҫлӑн усӑ курнинчен те чылай килнӗ.

### СОЮЗНИКСЕН АВИАЦИЙӖН ӖҪӖСЕМ

ЛОНДОН, июлӗн 30-мӗшӗ. (ТАСС). Июлӗн 30-мӗшӗ ыран тенӗ чух ҫӗрле Англи бомбардировщикӗсен пысӑк вӑйӗсем каллех Гамбурга питӗ хаяррӑн тапаннӑ. Тӑшман бомбӑсем пӑрахма кансӗрлеме хӑтланни ӑнӑҫлӑ пулман. Гамбурга тапаннӑ хыҫҫӑн 28 бомбардировщик каялла таврӑнман.

Ӗнер кӑнтӑрла Америка бомбардировщикӗсен пысӑк соединенийӗсем Кильри суднӑсем тӑвакан верфе тата Варнемюндри авиаци заводне тапаннӑ. Сывлӑшри ҫапӑҫусенче тӑшманӑн 30 самолетне ытла пӗтерсе тӑкнӑ.

Иртнӗ эрнере, июлӗн 21-мӗшӗнчен пуҫласа 28-мӗшне ҫитиччен Англин сывлӑш ҫар вӑйӗсем Гамбургпа Эссен ҫине тата ытти объектсем ҫине те 7 пин тоннӑна яхӑн бомба пӑрахнӑ. Англи истребителӗсем, пӗр самолетпа шутласан, мӗн пурӗ кӑнтӑрла та ҫӗрле те Германие 2 пин хута яхӑн вӗҫсе кайса тапаннӑ.

ЛОНДОН, июлӗн 31-мӗшӗ. (ТАСС). Официальнӑй йӗркепе пӗлтернӗ тӑрӑх, июлӗн 31-мӗшӗ ыран тенӗ чух ҫӗрле союзниксен авиацийӗ Германин станоксем тӑвакан промышленноҫӗн центрне Ремшейд хулине тапаннӑ. Бомбӑсем питӗ нумай тӑкнӑ. Ҫак операцирен 17 самолет хӑйсен базисене таврӑнман.

Авиацин ытти соединенийӗсем тӑшманӑн Бельгири, Голландири тата Ҫурҫӗр Францири ҫар объекчӗсем ҫине бомбӑсем пӑрахнӑ.

Вӑтаҫӗр тинӗс бассейнӗнче союзниксен авиацийӗ ҫаплах тӑшманӑн Италири аэродромӗсене, транспорчӗсене тата порчӗсене тапӑнса тӑнӑ.

Кӑнтӑр Сардини ҫийӗнче сывлӑшра ҫапӑҫу пулса иртнӗ. Ҫав ҫапӑҫура тӑшманӑн 21 самолетне персе ӳкернӗ.

### ПУКАНЕЛЛЕ «МИНИСТР» МАХ СЛОВАКИРЕН ТУХСА ТАРНӐ

ЛОНДОН, июлӗн 31-мӗшӗ. (ТАСС). Рейтер агентстви ҫапла пӗлтерет: Словакин шалти ӗҫсен «министрӗ» Сано Мах Словакирен тухса тарнӑ. Вӑл Кӑнтӑр Америкӑна мӗнле те пулин ҫитме шутланӑ.

### БУДАПЕШТРА ГЕРМАНИЕ ХИРӖҪЛЕ ДЕМОНСТРАЦИСЕМ ПУЛНӐ

НЬЮ-ЙОРК, июлӗн 31-мӗшӗ. (ТАСС). Ассошиэйтед пресс агентстви ҫапла пӗлтерет: кунта ҫитнӗ хыпарсем тӑрӑх, Будапешт хулинче Германие хирӗҫ демонстрацисем пыраҫҫӗ.

Бухарест хулинчи фашизма хирӗҫле организацисем те хӑйсен ӗҫне чылаях вӑйлатса янӑ. Ҫак юлашки кунсенче кунта полици фашизма хирӗҫле ҫынсене нумай тытса хупнӑ.

### БОЛГАРИРЕ ПОЛИЦЕЙСКИСЕМ ХАЛӐХА ХУПӐРЛАСА ИЛСЕ ТЫТСА ХУПАҪҪӖ

СОФИЯ, июлӗн 31-мӗшӗ. (ТАСС). Болгарире полици отрячӗсемпе ҫар чаҫӗсем хуласемпе ялсенче тата Болгарин сӑртлӑ-туллӑ районӗсенче кунран кунах халӑха хупӑрла-хупӑрла илсе тытса каяҫҫӗ. Июлӗн 25-мӗшӗнче ҫар чаҫӗсемпе полици отрячӗсем Самоков ятлӑ хулана хупӑрласа илсе ухтарусем тунӑ, «шанчӑксӑр ҫынсене» тытса илсе кайнӑ. Полицие хирӗҫ тӑнӑ пӗр ҫынна вӗлернӗ. Июлӗн 24-мӗшӗнче Комля ятлӑ салана полици отрячӗсем хупӑрласа илнӗ. Полицейскисемпе ялти ҫынсем хирӗҫ-хирӗҫ пӗр-пӗрин ҫине пеме пуҫланӑ. Ҫавӑн чухне Василевский хушаматлӑ икӗ пӗр тӑван ҫынсене Иванпа Петӗре вӗлернӗ. Врачанск облаҫӗнче полици отрячӗсем пӗрмаях халӑха хупӑрла-хупӑрла илеҫҫӗ, ухтарусем туса тыта-тыта каяҫҫӗ.

Ответлӑ редактор В. Я. ЯКОВЛЕВ.

ЛЕНИНГРАДРИ ТОЧНӐЙ МЕХАНИКӐПА ОПТИКА ИНСТИТУЧӖ кӑнтӑрлахи отделенин пур курсӗсене те вӗренме студентсем илесси ҫинчен пӗлтерет.

Институт приборсем туса кӑларакан промышленность валли (ҫак специальноҫсем тӑрӑх: точнӑй механика, оптико-механика) инженер-механиксене хатӗрлет.

Вӗренме кӗме паракан заявленисене октябрӗн 1-мӗшӗччен йышӑнаҫҫӗ.

Институт столовӑйӗнче апат пур студентсене те ҫитереҫҫӗ. Институтӑн подсобнӑй хуҫалӑх пур.

Институтӑн студентсем валли общежити пур, аякран килнӗ студентсене пурне те хваттер параҫҫӗ. Стипенди ытти ВТУЗ-сенчи пекех. Вӑтам шкултан 1942—43 вӗренӳ ҫулӗнче „отлично“ тата „хорошо“ паллӑсемпе вӗренсе тухнисене испытанисӗрех илеҫҫӗ. Ун пек паллӑсенчен начартарах паллӑсемпе вӗренсе тухнисене вырӑнсем юлсан ҫеҫ испытанисӗр илеҫҫӗ.

Вӗренме кӗме ыйтса паракан заявленисене тата справкӑсем ыйтса яракан хутсене институтӑн директорӗ ячӗпе ҫак адреспа ямалла: гор. Черепаново, Новосибирской области, Партизанская, 8. Институт точной механики и оптики.

Шупашкарти Энергетика Техникумӗ

1-мӗш курса вӗренме илет.

Техникум ҫакӑн пек специалистсене хатӗрлет: дизелист, электрик тата строитель-техник. Техникума туллимар вӑтам шкулсене „отлично“ е „хорошо“ паллӑсемпе вӗренсе пӗтернӗ ҫамрӑксене—экзаменсӑрах, ыттисене испытанипе илеҫҫӗ.

Ку техникума кӗмелли условисем ҫинчен тӗплӗнрех „Красная Чувашия“ хаҫатра июнӗн 25-мӗшӗнчи 130-мӗш №-те пӗлтернӗ.

Справкӑсем ыйтса пӗлмелли тата заявленисемпе документсем ямалли адрес ҫапла: гор. Чебоксары, ул. Калинина, 23.

Канцелярире ӗҫлеме машинистка кирлӗ.

Ҫак адреспа ыйтса пӗлмелле: гор. Чебоксары, Наркомзем Чувашской АССР, контора И. П. С.

Главнефтесбытӑн Чӑваш Управленийӗ Управленире тата республикӑри предприятисенче ӗҫлеме ҫак специальноҫсене пӗлекенсем кирлӗ: старши бухгалтерсем, снабженецсем, пожарнӑйсем тата вахтерсем.

Ҫак адреспа ыйтса пӗлмелле: Шупашкар хули, Володарский урамӗ, Пичет ҫуртӗ, 4-мӗш хут, 46-мӗш пӳлӗм.

РЕДАКЦИ АДРЕСӖ: г. Чебоксары, ул. Володарского, 5, Дом печати, ТЕЛЕФОНСЕМ: редакторӑн — 0-67, редакци секретарӗн—4—26, парти пурнӑҫ пайӗн—3—99, промышленноҫпа ялхуҫалӑх пайӗн—5—31, издательство конторин — 0—23.

НТ 1090

промышленности при СНК ЧАССР. Заказ №2. Ф. б. 53 84 п. в.